



# САҢГА ОЛЖ

№ 25 (11953) © От ыйын 5 күнэ, 2024 сыл, бээтинсэ © 12+



Бу күмүргэ

## Үөрөх

Эксээмэннэр түмүктэнэллэрэ  
чугаһаата/3

## Үлэ киһитэ

Оҕо, төрөппүт махтанар  
быраһаа/4

## Кэпсиэхпин баҕарабын

Интэринээппит түспар,  
сайдар/6

# Улууска СӨ Тыа хаһаайыстыбатын министирэ Артём Александров үлэлээтэ

Улууска — бу күнүргэ. Кини Болугур, Одьулуун нэһиликтэрин улахан хаһаайыстыбаларыгар, ону тэнгэ “Чурапчы” ТХПК-ба сырытта, оттоһунуга мунһаҕы тэрийдэ./2



Артём Александров «Мындаҕаайы» испэрэтиип үлэтин билсэр. ЕЛЕНА МАКАРИНСКАЯ ТУЭРИИТЭ.

## Тэттик

### Кытаанах, Хадаар, Чурапчы нэһиликтэре грейдердэринэн хааччылынылар

Ааспыт сыл түмүгүнэн Чурапчы улуунун нэһиликтэрин икки ардыларыгар ытыллыбыт комплекснай спартакиада кыайылаах нэһиликтэригэр суолу көннөрөр грейдердэри бу күнүргэ үөрүүлээх түгэнгэ туттардылар.

Ол курдук, социальной-экономической сайдыыга үчүгэй көрдөрүлээх, кыайылаах нэһиликтэринэн Кытаанах, Хадаар уонна Чурапчы нэһиликтэ ааттаммыттар.

“Урукку сылларга нэһиликтэр икки ардыларыгар ытыллар комплекснай спартакиада кыайылаахтарыгар харчынан бириэмийэлиир буоллахпытна, быйыл дьоммут-сэргэбит оноруулаах, тупсаҕай суолунан айаннылларын туһугар, суол хаһаайыстыбатыгар олус наадалаах тизхиньикэлэри – суолу көннөрөр грейдердэри туттардыбыт. Нэһиликтэр ис суолларын көннөрөллөрүгэр бу туһалаах тизхиньик буолар. Инникитин да нэһиликтэрбит сайдыларыгар кэскиллээх хамсааһынар оңорор былааннаахпыт”, — диэн улуус баһылыга Степан Саргыдаев санаатын үлэстэр.

### Сыланг оскуолата тас дойдуну кытта сибээс олохтоото

Профессор Г.П.Башарин аатынан Сыланг орто оскуолата иитэр-үөрэтэр үлэтин хас да бырайыактарынан тэрийэр. Бэс ыйын 26 күнүгэр оскуола дириэктэрэ Николай Дьяконов Кытай Норуодунай Өрөспүүбүлүкэтин, Харбиннааҕы Хэйлунцзянскэй кытай мэдициинэтин университетин кытта бииргэ үлэлииргэ сөбүлэнг түһэрсэргэ кэлсэттэ. Көрсүһүүгэ университет норуоттар икки ардыларынааҕы сибээскэ салаатын дириэктэрэ Лиу Руи уонна бу салаа сэкирэтээрин солбуулааччы Лиу Тинтинг кытыннылар. Икки өттүттэн үөрэх тэрилтэлэрин туһунан иһитиннэри иһитиннэри, видео матырыяалы көрдүлэр. Бииргэ үлэлэни сүрүн хайыскаларын торумнаатылар. Онон профессор Башарин “Дружба народов – главный источник развития по пути прогресса” этитинэн (кэс тылынан) сирдэтэн, сайдыы саҥа саҕахтарын арылаллар.

### “Анаконда” операция салҕанар

Полиция сводкатынан 41 иһитиннэри кирибит. Дьон микрораймтан харчы ылан баран төлөөбөттөрө, арыгы иһэн баран дьыба-уокка, уопсастыбаннай сиргэ айдарыы, 1 баһаар, оскуолаҕа оҕолор оҕоттон күөс өттүнэн харчытын ылбыттара, о.д.а. буруйу оңоруу бэлэтэммит.

ГАИ 300-тэн тахса массыяны бэрэбиэр-кэлээбиттэн 1 арыгы испит туруктаах, 8 бырааба суох суоппар боротокуолланна, 8 тизхиньик ыстараап стоянкаҕа киирдэ. “Анаконда” операция салҕанар. Оҕолор матырыякылаах сылдаллара тохтообот, онон төрөппүттэр эппиэтини сүгэллэрин санааллар.

## Чурапчыга күн-дьыл туруга



От ыйын 5 күнэ  
БЭЭТИНСЭ

От ыйын 6 күнэ  
СУБУОТА

От ыйын 7 күнэ  
БАСКЫЛЫАННЫА

От ыйын 8 күнэ  
БЭНИДИЭННИК

От ыйын 9 күнэ  
ОПТУОРУНЬУК

От ыйын 10 күнэ  
СЭРЭДЭ

От ыйын 11 күнэ  
ЧЭППИЭР



+17 +11

+20 +10

+23 +11

+25 +11

+26 +13

+27 +13

+28 +12



Эреспүүбүлүкэ сонуннара

## Сайынны ыйдарга ойуурга уот турар куттала улахан

Айсен Николаев ыксаллаах быһымы-майгыны сэрэтингэ уонна баһаартан куттал суох буолуутун хааччыйыга хамыһыһа муньаһын ытта. Ойуур баһаара үксэ уустук суоллаах-нистэх уонна ыраах сытар сирдэргэ тахсар, ол эрэри тыаллаах буоллаһына, кылгас кэмгэ нэһилиэнньэлээх пууннарга чугаһыан соһ, онон бары сулуусалары түргэнник хомуллан, уот күөдүйэ илгинэ умуруорар туһунан Ил Дархан бэлиттээтэ. Баһаары умулларыга 1100-тэн таһа киһи үлэлиир. Икки зондировщик сөмөлүөт эреспүүбүлүкэ 16 оройуонутар көттө. Бэс ыйын бүтүүтэ Саха сириг сайаапкатынан «Авиалесоохрана» тэрилтэ сөмөлүөтэ эбии көмөһө кэлиһэ.

## Ил Дархан дойду субъектарын сокуону онгорор урганнардын салайааччыларын кытта көрүстэ

Тэрээһингэ Ил Түмэн бэрэссэдээтэлэ Алексей Еремеев, Башкортостан Курултайын спикерэ Константин Толкачев, Хотугу Осетия - Алания парламенын бэрэссэдээтэлэ Таймураз Тускаев, Ростов уобалаһын олохтоох салайыныыга, административнай-территориальной тутулга, парламеннар икки ардыларынааҕы сибээскэ сис комитетин бэрэссэдээтэлэ Владимир Влазнев кытыннылар. Ил Дархан Саха сирэ дойду эрэггийиннэрин парламеннар кытары сибээһи бөһөргөтүүгэ улахан болломтону уураһын эттэ. Итиннэ бу көрсүү сокуону онгоруу эйгэтигэр уопут атастаһытыгар, биригэ үлэлэһин салгыы сайдарыгар туһалаах буолуовун бэлиттээтэ.

## Норуоттар икки ардыларынааҕы киинэ бэстибээлэ буолла

Дьокуускайга 7-с төгүлүн ытыһылар норуоттар икки ардыларынааҕы киинэ бэстибээлин аһыллыта Саха тыйаатырыгар буолла.

«Бэстибээл 2013 сыллаахха хайдах үөскээн тахсыбытын өйдүүбүн. Бу кэмтэн Саха киинэ «феномен» диэн ааттанна. Арас-сыһаа, аан дойдуга аатырбытынан киэн туттабын! Былырын Арассыһа аан дойдугааҕы бэстибээллэргэ кыайыт киинэлэриттэн 25%-на Саха сиригэр уһуллубут. Ол курдук, 20-тэн таһа киинэ хампааньата уонна айар устуудуйата 200-тэн таһа киинэни устубут. Ол эбэтэр биер сыл устата атын эрэггийиннэр бары холбоон устубуттарынааҕар быдан элбэх киинэ оҥоһуллубут. «Желанный берег» форуму сыллата ытарга быһаардыбыт. Тизмэтэ сыл айы уларыйа сыдыһа: киинэ, эпос, тыйаатыр, муусука. Бэрэсидьиэн Владимир Путин Дьокуускайга кэлэ сырыттаһына, киинэ павильонун бырайыагын көрдөрбүтүн өйөөбүтэ. 2027 сылга диэри киинэ павильона тутулло диэн эрэнэбин. Оччоһо өссө үрдүк таһымнаах киинэлэр уһуллуктара», — диэн Айсен Николаев эттэ.

## «Азия оҕолоро» оонньуулар бырайыагын инники сайдыытын тула кэпсэттилэр

Айсен Николаев «Азия оҕолоро» VIII оонньууларга кыттыһыны ыла кэлбит хамаандалар салайааччыларынын көрсөн, бу бырайыак инникитин тула кэпсэттилэр. Бастатан туран, Ил Дархан бары кыттааччылары оҕо устуордун сайдыытыгар уонна норуоттар икки ардыларыгар доҕордоһууну бөһөргөтүүгэ кылааттарын иһин махтанна. Айсен Сергеевич эреспүүбүлүкэ бастакы Бэрэсидьиэнэ Михаил Николаев көбүлэһининэн олохтоммут оонньуулар номнуо отучча сыл устата ытыһылланнар, араас омук оҕолорун сомоһолуур күүс буолбуттарын киэн тутта ааттата. Онуоха ааспыт 7 оонньуу кыттыһылаахтарын ситиһинлэрэ бастыҥ холобур буолаллар. Эдэр спортсменнарга доҕордоһуу түһүлгэтэ, күрэхтэһии күүрээһэ, Саха сириг күүлтуурата, үгэстэрэ үйэ-саас тухары биер бастыҥ өйдөбүл быһытынан хаалыа диэтэ эреспүүбүлүкэ баһылыга. Узбекистан, Монголия, Таиланд, Урал, Сибиер хамаандатын салайааччылар оонньуулар олус үрдүк таһымнаахтык тэриллэн, ытыһыла турулларын иһин махтаннар уонна бу «Азия оҕолоро» Саха сирин дьингаччы брендэ, киэн туттуута буоларын астына бэлиттээтилэр.

СӨ Ил Дарханын уонна Бырабыыталыстыбатын пресс-сулууспата.



«Чурапчы» ТХПК-ба. // АЛПТАР ТҮЭРГИИТЭ

# Улууска СӨ Тыа хаһаайыстыбатын миниистирэ Артём Александров үлэлээтэ

Улууска — бу күннэргэ. Кини Болугур, Одьулуун нэһиликтэрин улахан хаһаайыстыбаларыгар, ону тэнэ «Чурапчы» ТХПК-ба сырытта, оттооһунга муньаһы тэрийдэ.

Елена МАКАРИНСКАЯ

Эбиэт иннигэр кини «Мындааайы» ТХПК уонна Одьулуунга Иван Парфенов салайааччылаах баһынай хаһаайыстыбага сырытта.

«Мындааайы» ТХПК саҕа хотон тутуутун, оттон «Комплекс» баһынай хаһаайыстыба хотон реконструкциятын туруорсаллар.

Эбиэт кэнииттэн Артём Александров нэһиликтэр баһылыктарын, тыа хаһаайыстыбатын исписэлистерин уонна хаһаайыстыбалар салайааччыларын кытта оттооһун болпурдуһугар муньаһы тэрийдэ.

Муньах кыттыһылаахтара ардахтаты, мобильнай биригээдэ, оту тизийи-таһы ороскуотун толуйуу, сылгыны иитии, эдэр ыччаты дэриэбинэвэ олохсутуу, о.д.а. туһунан ыйыттылар.

Министир хас биридий ыйытыга чопчу хоруйдары биэрдэ.

Улуустан 40-ча мобильнай биригээдэттэн сайаапка кириэн турар. Тизийи-таһы ороскуотун улуус дьаһалтата эрдэттэн толуйарын эттэ.

Салгыы министир «Чурапчы» ТХПК ары уонна халбаһы сыйаһын көрдө, үлэни үчүгэйинэн сыаналаата.

Министир эбийиэктэри сагардыга бырайыагы онгороллоругар этинтин киллэрдэ.

Артём Александров:

«Чурапчыга биер күнү анаан үлэлэтим. «Мындааайы» ТХПК уонна «Комплекс» баһынай хаһаайыстыбага сырыттым. «Мындааайы» ТХПК улуус биер сүрүн хаһаайыстыбатынан буолар, саҕа хотон тутуутун туруорсаллар, онуоха улуус баһылыга Степан Саргыдаевтын бу хотону быйыл тутан, үлэвэ киллэрэргэ диэн илии тутустубут.

«Комплекс» баһынай хаһаайыстыба ыһы үлэтин түмүктээбит. 2500 гектарга сүөһү аһылыгын ыһан, кыһыны этэнгэ туоруурга бэлэмнээх олорор.

Оттооһунга анамтыт муньаһа нэһилиэнньэ кураантан долгуйарын эттэ. Онно ходоһа-

лары кэрийэн көрдөххө, томтор сирдэр курааннаабыттар, ол эрэри былырын күһүн ардахтаах буолан, сиинин тутан турарын, сарсыарда өтүгүтэри сииктэх буоларын бэлиттибин, аһыга тэнийэ илик. Ону таһынан ардахтаты оҕоһулар, өбүгэлэрбит этэллэринэн, биер күннээх ардах кэнииттэн үс күнүнэн от ситэр. Онон миэстэттэн оттуурга кыах баар.

Мобильнай биригээдэлэринэн 6500 туонна от оттоно-ро булааннар. Манна тизийи-таһы ороскуотун толуйуу сыл бүтүөр диэри оҕоһулуоҕа. Улуус баһылыга бу ороскуоттары улуус буддьүөтүттэн тутатына толуйарын эппитин бэлиттибин.



Иван Парфеновтын. // АЛПТАР ТҮЭРГИИТЭ

# Эксээмэннэр түмүктэнэллэрэ чугаһаата

### Үөрэх.

Быйыл улуус үрдүнэн 9-с кылааһы 351 үөрэнээччи, 11 кылааһы 225 оскуоланы бүтэрээччи эксээмэн туттардылар.

**Прасковья ПОСЕЛЬСКАЯ**

**Барыта 9-с кылаастарга 11 Эксээмэн туттар пууннар (ППЭ), 11-с кылаастарга 7 ЭТП үлэлээтэ.** Эксээмэннэри ытыгыга барыта 386 үлэһит, бэйэлэрин сүрүн үлэлэрин таһынан, эксээмэн ытыгар пууннарга сыһарыллан үлэлээтилэр. Кинилэр истэригэр төрөппүттэр, атын эйгэ тэрлэтэлэрин үлэһиттэрэ үтүө суобастаахтык уопастыбаннай кэтээн көрөөччүлэринэн эксээмэн ытыгыллыгыгар үлэлээтилэр.

Эрдэ иһитиннэрбиппит курдук, Россия үрдүнэн Судаарыстыбаннай түмүктүүр эксээмэннэри ытыгы РФ «Үөрэхтэһин туһунан» №273 -дээх сокуонулар уонна РФ үөрэххэ министриэтибэтинэн 2023 сэл, муус устар 4 күнүгэр бигэрэммит «Судаарыстыбаннай эксээмэннэри ытыгы Бэрээдэгэр» олодууран ытыллар буолан, ирдэбил күүстээх.

Быйылгы оскуоланы бүтэрээччилэргэ Дойду Ба-

рәсидьээнэ В.В.Путин Федерация муньабар туһаайан этиитигэр олобуран уонна РФ үөрэххэ министриэтибэтин, үөрэби кэтээн көрүү сулуустатын быһаарытынан быйыл эксээмэннэри туттарыыга бастакы сылын уларытыылар кирибтэрэ. Итиннэ олобуран, 11-с кылааһы бүтэрээччилэр биир талбыт предметтэрин хаттаан туттаран көрөр быраабы ылаллар. Ити туттарыы быйылгы бүтэрээччи тус сайабыланныгыгар олобуран, от ыйын 4 уонна 5 күнүгэр ытыгыллары турар. Бу туттарыы оҕолор талбыт предметтэринэн үөрэххэ кириэр баалларын ытыллар. Туттарыы түмүктэр график быһытынан от ыйын ортого биллэрэ күүтүллэр.

Быйыл 9-с кылааһы бүтэрээччилэртэн 18 оҕо уһулучу ситиһилээхтик үөрөнөн, сүрүн орто үөрэх Туйгун аттестатын (Аттестат с отличиями) ылары ситистилэр. Кинилэр ортолоругар С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыттан – 10, профессор Г.П.Ваша-

рин аатынан Сылан орто оскуолатыттан – 3, Д.П.Коркин аатынан спортивнай интэринээт-оскуолатыттан – 2, Алабар, Төлөй, Соловьев орто оскуолаларыттан биридди үөрэнээччи бааллар.

Тохсус кылааһы бүтэрээччилэр ордук ыарыҕатар предметтэринэн, мэдди буоларын курдук, математика предметэ буолар көһүннэ. Бу предмет уонна атын талыы предмет алын кээмэин кыайан ылбатах оҕолор күһүн туттарар буоллулар.

Быйыл оскуоланы бүтэрээччилэргэ уларытыы кириэн, Үрүн көмүс мэтээли биэриин саҕаттан киллэриллэн, түмүккэ иккилии 4 сыналарах оҕолорго мэтээл ылалларыгар кыах бэриллибит. Бүгүнгү туругунан, 4 оҕо Кыһыл көмүс, 14 оҕо Үрүн көмүс мэтээли ылар кыахтана. Оскуолаларынан ылар буоллахха, С.К.Макаров аатынан Чурапчы гимназиятыттан – 5, Болот Боотур аатынан Хатылы орто оскуолатыттан – 3, И.М.Павлов аатынан Чурапчы орто оскуолатыттан – 2, Д.П.Кор-

кин аатынан спортивнай интэринээт - оскуолатыттан – 2, Алабар, Бахсы, Мугудай, Хадаар, Диринг, Кытаанах орто оскуолаларыттан биридди оҕо уһулучу туйгун ситиһини көрдөрдүлэр. Үс оҕо хаттаан туттарыы күнүгэр ылбыт баалларын тупсардаһарына, мэтээл ылар кыахтаналлар.

Судаарыстыбаннай эксээмэннэр сыһыата-халтыта суох барыылара хас биридди эксээмэн туттар пуун эппиэттээх үлэһиттэн уонна оскуола салайааччыларыттан быһаччы тутулуутаах.

Түгүниэн туһунан, бары эксээмэннэри ытыгыга сыраллаһан, сайынгы кэмгэ сыһыанары аахсыбакка үлэлэспит биир идэлээхтэригэр уонна уопастыбаннай кэтээн көрөөччүлэригэр Чурапчы улуунун үөрэххэ салайатын аатыттан дириг махталбытын биллэрбит.

Оскуоланы бүтэрээччилэргэ анал идэни баһылыр үөрэхтэргэ туттарыы түмүктээх буоларыгар баарабыт.

## Спорт


### Оҕолорбут 6 мэтээли ыллылар

Марфа ПЕТРОВА

«Азия оҕолоро» VIII норуоттар икки ардыларынаабы спортивнай ооньууларга барыта 24 көрүнгэ 3000-тан тахса спортсмен кыттар. Чурапчыттан көңүл тустууга, волейболга, чэпчэки атлетикаҕа, остуол тенниһигэр, атах ооньууларыгар уонна «Азия оҕолоругар» кирибит саҕа көрүнгүргэ – «Алыш» курдаһан тустууга, «Го» ой ооньуутугар 35 оҕо ситиһилээхтик кытта сылдыар.



Хатылыттан төрүттээх 15 саастаах **Изот Кривошапкин** парнай разрядка Павел Романовскийдын Москва сүүмэрдэммит хамаандатыгар кыһыл көмүс мэтээли аҕалылар. Ону сэргэ Изот бириддиэн кириһингэ боруонса мэтээли ылары ситистэ. Кинини төрт саһыттан 12-гэр диэри аҕата Геннадий Кривошапкин дьарыктаабыт. Талааннаах спортсмен билигин Москва 1 №-дээх Олимпийскай резервэ училищетыгар үөрэнэр. Быйыл Арассыыаҕа бастыыр иһин күрэххэ кыайылаах аатын ылан, саха тенниһин историятыгар кирибит.



Мырыла оскуолатын үөрэнээччитэ **Марк Никитин** Саха сирин бастакы хамаандатын састаабыгар кириэн, атах ооньууларыгар үс үрүн көмүһү ылла. Ол курдук, кылыыга 2-с, куобаха 2-с, ыстангаба 4-с уонна тросборьба 2-с буолла. Кини – Өлүкүмэттэн төрүттээх, былырын Чурапчыга кэлэн Иван Чирковка дьарыктанан саҕалаабыт. Марк 7 саһыттан бу спорт көрүнгө сөбүлээн дьарыктанар.



Д.П.Коркин аатынан Чурапчытаабы спортивнай интэринээт-оскуола 8 кылааһын үөрэнээччитэ **Никифор Семенов** көңүл тустууга 48 киилээҕэ тустан, кыһыл көмүс мэтээли Утук Илин федеральнай оюкурук хамаандатыгар аҕалла. Никифор Эдигэнтэн сылдыар, Чурапчытаабы устуорт оскуолатыгар 6-с кылаастан ситиһилээхтик үөрэнэр. Кини тириэньэрэ Виталий Коркин буолар.

Чурапчыттан волейболга Саха сирин састаабын хамаандатыгар кыргыттарга Арыяана Коркина, Арина Бродникова, Туйаара Попова, Марианна Давыдова уонна уолаттарга Андрей Баранкевич кириэн күрэхтэстилэр. «Уопсайа түөрт ооньуоту-бут. Бэйэбит бөлөхпүтүгэр үһүс миэстэ буолан, Утук Илин оюкурук хамаандатын кытта бэһис миэстэни былдыастыбыт. Хомойуох иһин, кыайыыны ситиспэтибит. Кыргыттар кыһаллан туран, толору кыахтарынан кириристилэр. Онон төһө да хотторбулупт иһин, «Азия оҕолорун» ооньуулар умуллубат, үчүгэй өйдөбүллэри, саҕа уопулу хаалларда», - диэн кыргыттар тириэньэрдэр Саргылана Оконешикова тус санаатын үлэһиннэ.

Го ой ооньуутугар Саха сирин иккис хамаандатын С.А. Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын 5-с кылааһын үөрэнээччилэрэ Нарыйа Седалищева уонна Анастасия Фомина көмүсүстүлэр. Кинилэри сэргэ Дьокускайдаабы ИТ-Куб итиллээччилэрэ Артем Степанов уонна Андрей Демидов кыһыннылар. Кыргыттары энтузиаст тириэньэр Надежда Захарова дьарыктыыр.

## Оҕо сынньалаҥа. Сайынгы лааһырдарга көдүүстээх сынньалан тэрилиннэ

Людмила ГОРОХОВА

Өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн оскуола үөрэнээччилэригэр араас хайыскалаах лааһырдар аһыллан билигин үлэлэрин үгэнэ. Быйыл Чурапчы улуунун үрдүнэн уопсайа 25 лааһыр үлэлээбэ.

Үөрэх управлениетын иитэр-үөрэтэр отделын кылаабынай исписоһиһэ **Эрэл Аммосов:** «Улууспутгар 19 күнүскү, 2 хонуктаах, 4 балааккада хонуктаах лааһырдар үлэлиэхтэрэ. Ол курдук, «Кустук» лааһыр 360 оҕону хабаан, 4 сезон устата үлэлиэбэ. Бастакы сезона түмүктэммитэ, сотору каминэн иккис сезон саҕаланнахтаах. «Дабан» лааһыр 150 оҕону хабаан, 3 сезон үлэлиэрэ былаанналар. От ыйын 8 күнүттэн бастакы сезон саҕаланнар. Улууспутугар балааккада хонуктаах биэс лааһыр үлэлиэбэ. Дирингэ «Бырыы», Мырылаага «Тэйэр», Чапырга «Дулуур», Чурапчытаабы гимназия



«Горизонт» лааһырдар иккилии - үстүү сезон устата оҕо сынньалаҥын тэрийиэхтэрэ. Бары сезон ахсын 25-ти оҕону хабаан, 14 хонук үлэлиэхтэрэ.

Оскуолаларынан 19 күнүскү лааһыр үлэлиир: Хатылы, Одьулуун, Төлөй, Бахсы, Соловьев, Арыылаах, Болтоҥо, Сылан, Алабар, Хайахсыт, Диринг, Кытаанах, Хадаар, Мугудай, Улахан Куөл, МУПК, Гимназия, С.А.Новгородов, И.М.Павлов аа-

тынан орто оскуолаларга.

Мапы сэргэ, хас да оҕо Регионнаабы, Өрөспүүбүлүкэтээҕи лааһырдарга хабыллан сынньана сылдьаллар. Краснодарскай кыраайга квотанан 11 оҕо, өрөспүүбүлүкэтээҕи «Коскил», «Сосновый Бор», «Энергетик» лааһырдарга 7 оҕо босхо сынньанан кэлдилэр. Балаһан ыйыгар 15 байыаннай дьайыы кыттылаахтарын оҕолоро Краснодар куоракка ба-

раллара былаанналар. Өрөспүүбүлүкэтээҕи лааһырдарга 16 оҕо барыахтаах. Лааһырдар бастакы сезоннарын түмүгүнэн улуус оҕолорун 50% сайынгы сынньалаҥынан хабаан олоһобут», - диэн билиһиннэрдэ.

Оттон бу күнүгэр Чурапчы нэһилиэгэр С.К. Макаров аатынан Чурапчы улуунун гимназиягар «РМиД наука» диэн күнүскү лааһыр үлэлиити турар. Бу лааһырга уопсайа 25 оҕо бэс ыйын 26 күнүттэн 14 хонук устата иллэн көмнэрин туһалаахтык атаарыахтара.

«Оҕолор сайыннарыылаах математика, физика уруоктарыгар дьарыктаналлар. Ону таһынан, уруоктар кэннилэригэр головоломкалары хомуйаллар, саахымат, доубат курдук ойу сайыннарар, эти-хааны эрчийэр хамсанылаах ооньуулары ооньуулар», - диэн Чурапчы гимназиятын математикаҕа учуутала, лааһыр бастыгаатала **Таяиса Сивцева** үллэстэр.

# Оҕо, төрөппүт махтанар бырааһа

**Үлэ киһитэ.** Өр сылларга педиатр бырааһынан үлэлии сылдьар Нюргуяна Гоголева тус үлэтин сырдатта, сүбэ-ама биэрдэ.

Людмила ГОРОХОВА

Бүгүнкү хаһыаппыт «Үлэ киһитэ» рубрикагыгар, өрөспүүбүлүкэҕэ Оҕо саас сылынан, Арасыйыа, Саха Өрөспүүбүлүкэтин доруобуйа харыстабылын туйгуна, Чурапчы улуһун киин балыһаһын педиатр бырааһа Нюргуяна Эмилиевна Гоголева ыалдьытыр. Кинини кытта кэспэтибитин сэргээн аабын.



●●● Нюргуяна Эмилиевна, бастатан туран, ааҕаччыларбыгыгар бэйэни тускунан сырдатта түс эрэ.

●●● Мин - Мындаҕаайыттан төрүттээхпин. Биология, химия предметтэрин диригин үөрэтэн Дириг орто оскуолатын бүтэрбитим. Салгы Дьокуускайдааҕы медицинскэй университетка туттарсан киирэн, үөрэхпин 1996 сыллаахха бүтэрбитим. 1997 сыллаахтан Чурапчытааҕы киин балыһаҕа педиатр бырааһынан анал кэлиэхпиттэн, күн бүгүнгэ дьиэри үлэлии-хамсыы олоробун. Кэргэним Руслан Федорович Иванов - төрүт Чурапчы. Икки оҕолоохпут, ус сиэннээхпит.

●●● Оҕо бырааһа олус эппитинэстээх, үгүс билиини эрийэр сырдалаах идэ. Эн тоҕо бу идэни талбыккыны?

●●● Мин, дьингэр, оҕо бырааһа буолар былааным суох этэ. Акушер-гинеколог идэни үөрэнэн бүтэрбитим. Үлэ мистэтэ хоту баарынан, онно үлэлтэ мыта сатаабытара. Кыра оҕолоох буолан, ыраах барбакка, Чурапчыга үлэлиэхпин баарарым. Оччолорго манна педиатр быраас тийбэт этэ. Инньэ гынан, дойдубар кэлээри, оҕо бырааһынан үлэлииргэ сөбүлэспитим. Билигин санаатахпына, атын профиллаах эрээри күүстээх санааны ылынан кэлбит эбиппин диин сөвөбүн. Педиатр бырааһынан үлэлиирбин олох кэмсимэппин, идэбин сөбүлүүбүн. Иккистээн талларалара буоллар, педиатр идэтин талыам этэ.

●●● Оҕо бырааһынан үлэлиир туох ыарахаттардааҕый? Педиатр быраастар хаһыаһыты?

●●● Биһиги идэбит, кырдык, сүрдээх эппитинэстээх үлэ. Үксүн оҕолору кытта эрэ буолбакка, төрөппүттэри, ийэни, аҕаны, эбэни, эһэни кытта үлэлибит. Ардыгар дьэ кэргэн бырааһа курдук санаабын. Тоҕо дьэтээхэ, мин урут көрбүт оҕолорум улаатан, ыал буолан, аны билигин кинилэр оҕолорун көрө сылдьабын. Онно төрөппүттэр тугунан ыалдыбыттары, доруобуйалара хайдаһын билэр буолан, оҕолоро ыарыны хайдах ылыһынан сөбүн сабаҕалаан көрөн билэбин. Хас бириди оҕо доруобуйата олох тус-туһунан, ол иһин көрүү-истии эмиз атын буолар.

Учаастак педиатрдар бэниэ-

бит, мань таһынан невропатолог уонна оройуоннааҕы педиатр бааллар. Мин наар биэр тэрилтэҕэ үлэлээн кэллим. Кэлин санаан көрдөхпүнэ, билигин каллигэлэри, уонтан тахса сүл үлэлээбит уопуттаах испезиалистэр бары саамай чугас доҕотторум буолбуттар эбит.

●●● Педиатр быраастан ханнык хаачыстыба ирдэнэрий?

●●● Биһиги сүрүннээн дьону кытта үлэлибит. Дьону өйдүүр, кинилэр балаһыанньаларыгар киирэр буолуохха наада. Оччолуна эрэ өйдүүгүн. Психолог курдук буолуохтааххын. Олус аймалҕаннаах ийэлэр баар буолаллар. Ол иһин, бастатан туран, ийэни уоскутуохтааххын - оҕото онно билэн, эмиз оннук турукка киириэн сөп.

Оҕо түргэнник үтөрүүтэ төрөппүттэн эмиз улахан туудуктаах - биһиги сүбэбитин хайдах тутуһан эмтириртэн.

●●● Оҕолор кэниик үгүстүк ыалдьар буолулар. Тумууну таһынан, аллергиялаах оҕо сылтан сүл элбээн иһэр. Бу төрүтэ туохха сытар дии саныгыны?

●●● Урут ыал-ыал алааһынан олооро, алтыһар дьонно уонча эрэ буолара. Онон тастан сытыганнаах ыарыга хаптары аҕыһах этэ. Оттон билигин хайдаһый? Барыта бары-кэли, дьэиэ бүгөн олоруу суох. Оскуолалар тыһыынчалыы оҕолоохтор. Оҕо күн ахсын алтыһар дьонно олус элбэх. Өрөспүүбүлүкэ таһыгар күрэхтэһэ бараллар-кэллэр. Куоракка барыны-кэлини этэ да барбалпын. Саҥа төрөбүт дьахтар оҕотун кыһынан онно-манна сылдьара элбэх. Үлэри үгүс алтыһыттан тарванар. 90-с сылларга куоракка инфекция тарваннадына, биһиэхэ ый буолан баран кэлэрэ. Карантин биллэрилиннээгинэ, сытыганнаах ыары биллэ намтыр. Холобур, "Ковид" үгэннээбит кэмгэр барыбытын дьэиэ ордон кэбиспиттэрэ. Онно биэр да оҕо ыалдыбат этэ. Оҕо ОРВИ-нан, ОРЗ-нан да сугуллуута бэлэстэммэтэ.

Оттон аллергия кырдык элбээн иһэр. Бу аһыһар аһыһыт-

тан тутулуктаах. Чипсы, суухара курдук аныгы астар туох да туһата суохтар. Бэйэбит төрүт аһыһынан, этинэн, балыгынан аһахтааһыт. Билигин сорох оҕолор эти сизээттэр, ол иһин олус элбэх анемиялаах оҕо баар. Холобур, доруобуйабыгыгар туһалаах железо кыһыл эккэ эрэ баар.

Билигин оҕолорун доруобуйаларыгар кыһаллар, төрүт аһыһынан эрэ аһатар төрөппүттэр бириддиэлэн да буоллар бааллар. Бу - олус үчүгэй холобур. Онно оҕолорбутун сөпкө аһыһарга үөрэтэн, аһыһык култууратын үрдэтэйтхэспит.

●●● Оҕо ыалдыбатын туһугар, иммунитетэ бөбөр-гөтүүгэ төрөппүттэр ханнык-туох профилактиканы мытыһахтааһарый?

●●● Төрөппүттэр бу туһунан үгүстүк ыйытааччылар. Бу - олох сымна боппуруос. Оҕо иммунитетта намыһах буолбат - уһуулаан саҕалаан кэлэтиипкэ сылдьан, алтыһан, вируска хабыллан, ыалдьан, иммунитет үөскүүр.

Оҕоҕо флоратыттан киһи доруобуйата олус туудуктаах. Онно элбэх туһалаах бактериялаах. Оҕо төрөөтөбүн бастакы күнүттэн туһалаах бактериялары ийэтин уһаһыттан ингэринэр. Бу уһаһаха олус наадалаах эттиктэр, ыары утары антителилар бааллар. Салгы ийэтин үтүттэн туһалаах бактериялары ингэринэр. Онно дьахтар оҕотун хайаатар да эмтэриэхтээх. Эмий эмпит оҕо чэигин доруобуйалаах буолар. Онтон оҕону салгыһа сырытынанар, этин-хаанын эрчийин тургутун чэбдигирдээххэ сөп.

●●● Кэлиги кэмгэ социальной ситимнэргэ оҕолор ыһыны ылан баран ыалдыбыттарын туһунан сурах-садык элбэх. Эн бэйэ оҕолорго ыһыны бэрдэрэбин дуо?

●●● Мин оҕолорбор, сиэннэрбэр ыһыны хайаан да туру-

ортарабын. Үһыны биэри - биһиги үлэбит биэр сүрүн сүһнэ буолар. Холобур, 90-с сылларга дифтерия өрө тура сылдьыбыта. Бу ыары дьон прививкаттан аккаастанан, өрө турбута. Ол түмүгэр дифтерияҕа хаптаран, дьон өлүүтэ тахсабыта. Корь эмиз прививкаттан аккаастаныттан тахсар. Былыр корь ыарыны прививканан эрэ кыһабытара. Бу ыарынан 10 киһи ыалдьар түгэнигэр, итинтэн 3 киһи сыастарар - энцефалиттан, менингиттан, пневмониялан сөп, онтон сылтаан өлүү да тахсар.

Ханнык баҕарар вакцинация сымстарымы бэлиэтэниэн сөп. Ол эрээри 10000 киһиттэн биэр киһиэхэ тиксэр.

●●● ОРВИ уонна грипп туох уратылаахтарый? Ону хайдах быһарыахха сөбүй?

●●● Бу иккиэн вируснай ыарыһар. Орви - күн-дьыл уларыһытыттан туудуктаах, чэпчэкитик аһар ыары. Оттон гриппка хаптарбыт киһи ыараханлык аһарар. Урут мин саҥа үлэлирим сағана, грипп эпидемията турар этэ. Онно мал ыһынан оронго-тэллэххэ сыталлара, сэннэлэрин эһэн кэбиһэрэ. Киһи өлүүлээх да буолара. Кэники сылларга бу ыарыны эмиз вакцинация көмөгүнэн намтатабыт. Үһыны ылыт дьон чэпчэкитик аһараллар. Сорох төрөппүттэр: "Грипп утары прививка ылан баран тутта ыалдыбыһыт, онно ылбаппыт", - дьэн аккаастанар түгэниэрэ элбэх. Бу - сымна. Биһиги прививка нөһүгө грипп мөлтөх вируһун эккэ-хаанга киллэрэбит. Оччолуна ыары утары иммунитет үөскүүр. Үгүс киһи ыалдыбакка аһарынар. Ол иһин грипп кэлиэн иннинэ бэлэмнэнэр ордук.

●●● Оҕолорго битэмийн иһэрдэр туһалаах дуо?

●●● Биһиги олоор усулуобуйабыт олох ыарахан. Кыһым уһун, күммүт көрөрө кылгас. Онно сылы эргичи оҕолорбутугар Д битэмийн иһэрдиксипитин сөп. Маны сэргэ йод

иһэрдэр оруннаах. Уубутугар йод ирдэбилгэ эппиттээбэт кыра ыһыһына баар, инньэ гынан организммытыгар йод тийбэт

●●● Сааскы, сайыҥгы кэмгэ оҕолор күнтэн харыстанар кремни туттуохтаахтар дуо?

●●● Күнтэн харыстанар кремни ханна эрэ собуруу эбэтэр өрүс кытыһыгар күнү быһа сытар буоллаха, сотуохха сөп. Күн уотугар эти сиппэт туһугар.

●●● Оҕолор "Кока-кола" курдук гаастаах утағы иһэллэрин туох дии саныгыны?

●●● Гаастаах утах үксэ саахардаах, састаабыгар глюкоза баар. Бу глюкоза киһи этигэр-хааныгар киирэн кальцийы сууртара таһарар. Киһи уңуохтара мөлтөөбүтүнэн бараллар уонна да атын куһаҕан дьайыһа элбэх. Онно ити утағы утарыбын.

●●● Сыралаах үлэбиттэн сыннылангар, иллэн кэмгэр тугунан дьарык-танабын?

●●● Кэники, оҕолорум улаппыттарын кэнииттэн нэһиликпитигэр тэриллэр араас дьарыктарга сылдьабын. Ордук йога, үңкүү көрүһүнүн сэргийибин

●●● Үлэлээбит кэмнэриг устата өйдөөн хаалбыт түгэнигэр?

●●● Биһиги үлэбитигэр үчүгэй, өйдөнөн хаалар түгэниэн улаханлык ыалдыбыт оҕобут эмтэнэн, үтүөрэн, бэттэх кэлигэ буолар. Онтон ордук туох да наадата суох. Оҕолор сырдык эйгэлээхтэр, кинилэри кытта үлэлиир интэриһинэй. Оҕону эмтиир - махталлаах үлэ.

●●● Нюргуяна Эмилиевна, олус туһалаах кэспэтин, сүбэ-амаҥ иһин махтанабын. Эппитинэстээх үлэбэр өссө үрдүк ситиһинилэри, тус олохтор дьолу-соргуну, үгүс үөрүүнү, этэҥизэ буолууну баҕарабын.



ИХААРҬЫСА ДЬОРОЙ ТУС АРХЫЫБЫТАН ЫЛЫЛЫНА

# Один из вершителей истории родного района

**Человек труда.** Илья Павлович после 18 лет руководства, оставил своим землякам район совершенно на другом уровне

Егор БОРИСОВ

Продолжение.

За годы деятельности И. П. Листикова в районе появились самые крупные по тем временам организации: Райсельхозтехника, Райпотребсоюз, Быткомбинат, Промкомбинат, Агропромстрой, ПМК мелиорации, Агропромэнерго, Агропромхимия, Дорожно-строительное управление и множество других жизнеобеспечивающих предприятий. Особое место нужно отвести коммунальной службе, которая начала строить централизованные котельные, обеспечивающие теплом все общественные здания. В последующем с созданием Коммунаэнерго были также решены проблемы обеспечения теплом многоквартирных домов.

Несмотря на природно-климатические сложности, связанные с засухой, сельское хозяйство в районе за годы работы Листикова достигло самых лучших качественных показателей по количеству поголовья скота, по надоям молока и по привесу скота. Были построены типовые механизированные фермы во всех отделениях совхозов, в которых всё соответствовало ветеринарным и зоотехническим требованиям.

Несмотря на природно-климатические сложности, связанные с засухой, сельское хозяйство в районе за годы работы Листикова достигло самых лучших качественных показателей по количеству поголовья скота, по надоям молока и по привесу скота. Были построены типовые механизированные фермы во всех отделениях совхозов, в которых всё соответствовало ветеринарным и зоотехническим требованиям.

К сожалению, приходится сегодня констатировать всё это в прошедшем времени, так как многое из них в 90-ые годы было просто-напросто потеряно. В крупных селах были построены хоть и в деревянном варианте типовые просторные школы, участковые больницы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты, некоторые из них достойно функционируют до сих пор.

Сегодня некоторые эксперты спорта рассказывают о выдающихся спортивных достижениях Чурапчинского улуса без упоминания И. П. Листикова, в чём они глубоко ошибаются. Молодое поколение должно уяснить, что при наличии преданных спорту энтузиастов во все времена не обходится без постоянной поддержки руководства района, при эффектив-

ной работе этих составляющих были достигнуты огромные достижения района в спорте. Без поддержки со стороны первых руководителей района инициатив организаторов спорта А. К. Софронова, тренера по вольной борьбе Д. П. Коркина, тренера по стрельбе из лука П. М. Стасова и других, сейчас мы бы не пели бы песни во славу достижений спорта Чурапча.

Если сравнить развитие нашего района в 1968 году и в 1985 году, то мы обязательно бы увидели огромное различие в пользу первой даты. Скромный по натуре Илья Павлович почувствовал бы удовлетворение от проделанной работы. Как первый секретарь РК КПСС он очень много внимания уделял кадровой работе. Когда в молодые годы пришёл работать в родной район, я увидел сла-

паду СССР.

Моя активная трудовая деятельность как раз совпала с этим переходным периодом. В 1985 году Илья Павлович по состоянию здоровья переехал в Якутск, на работу в ОК КПСС, после него первым секретарем РК КПСС был избран наш земляк Г. М. Сысолятин, с которым я работал в качестве второго секретаря РК КПСС и председателя исполкома районного совета народных депутатов, а в 1990 году я был приглашен на работу в республиканские органы власти.

Я прошёл становление в качестве руководителя в реалиях советской власти – это были годы, когда я перенимал и воспитывал в себе лучшие качества руководителя – честность, трезвость, скромность, справедливость, принципиальность, ответственность перед людьми. В память о моих бывших наставниках, руководителях того времени И. П. Листикове, Г. М. Сысолятине и других, сегодня со всей ответственностью заявляю, что в трудные времена споров того переходного периода и в последующем ни в каких интригах не участвовал, в адрес моих коллег не прозвучало ни одного плохого слова, хотя порой ситуация располагала к этому. Самое главное – ни с кем из них связь не терял. Разве что моей «виной» может быть моё активное участие последние 30 лет в строительстве новой Якутии в новых условиях политической и экономической жизни страны. Но это уже другая тема и другая история.

Можно сказать, что сегодня имена многих коммунистов, которые сделали очень много и даже больше во благо развития родного края, воспитания подрастающего поколения, но имена, преданные забвению то время ошибочно, должны быть на устах у земляков. Илья Павлович также страдал от такой ситуации, но достойно выдерживал всё. Кроме того, терпел, к сожалению, долгие годы и физическую боль. Будучи молодым руководителем, в 1984 году я поехал в командировку в город Москва, как всегда для встреч с руководством своего федерального ведомства по вопросу бюджетных заявок. Хотя со стороны республиканского руководства, такие поездки не поощрялись, я иногда злоупотреблял этим в интересах своего предприятия. Тогда я узнал, что наш первый секретарь лечился в ЦИТО имени Приорова. С маленькими якутскими гостиницами в виде свежей жеребятины попал к нему в палату, где он проходил реабилитацию после операции. Во время встречи я вёл себя тихо, в основном молчал, но всё-таки Илья Павлович разговорил меня, ведь натура у него была такая общи-

тельная, располагающая. Конечно, его интересовала прежде всего ситуация в районе, а также расспросил о делах моего предприятия. В конце разговора я спросил, что с ним произошло, в ответ я услышал, что его преследует коварная болезнь Педжета. К этому времени я уже знал о существовании такой болезни костей, которая приводит к размягчению и увеличению размеров костных структур, ведь я сам прошёл несколько операций в 16 лет из-за схожего диагноза, тогда мой молодой организм победил недуг, а для него болезнь навсегда осталась хронической с ноющими симптомами, которые он безропотно терпел до конца жизни.

После моего переезда в г. Якутск мы с Ильей Павловичем имели возможность встретиться в кулуарах обкома КПСС, в последующем на различных мероприятиях. Встречи всегда были эмоциональными, с пожеланиями с его стороны добра, успехов, он всегда расспрашивал про мою семью тоже, потому что моя супруга Прасковья Петровна свою трудовую карьеру, после окончания в 1980 году института, начала с поддержки И. П. Листикова. В начале её определили инструктором Чурапчинского райкома комсомола, в последующем, заметив её активность и инициативную деятельность, назначили в райкоме КПСС заместителем отдела пропаганды, заведующей партийным кабинетом. Прасковья Петровна определённо считает себя воспитанником и кадром Илья Павловича, она очень уважительно относится к семье Листиковых. Как женщина восхищается преданностью супруги своего руководителя Александры Васильевны своему любимому мужу. Мы общались с ней в Чурапче – с учительницей, хранительницей домашнего очага, простой и скромной русской женщиной, которая никак не старалась выделиться и хичиться тем, что она – супруга первого руководителя района, чем заслужила всеобщее уважение и любовь наших земляков. Было много случаев и фактов, когда первые руководители, даже в то время оставляли после себя негативное впечатление из-за стремления к обогащению, из-за злоупотребления своими должностными полномочиями. О семье Листиковых мы никогда никаких нареканий, комментариев не слышали, да и мы сами не замечали ничего подобного. Наоборот, бывая в гостях в их доме, удивлялись изысканной скромности их жилья. В последние годы, когда мы приходились с Прасковьей Петровной в гости, Александра Васильевна искренне радовалась нам, потому что мы чувствовали острую необходимость общения близких по

духу людей. Разговоры происходили на разные темы: новости и события родных мест, республиканские мероприятия, события и новости, что происходит в мире, а также мы делились и домашними радостями. Тогда я уже работал в Правительстве Якутии. Илья Павлович много вопросов задавал по расставлению кадров в республике. Помню один разговор, в ходе которого я задал, может, не очень корректный вопрос в лоб: «Почему во время Вашего управления районом на республиканских органах власти было мало или даже совсем не было кадров из Чурапчинского района?». Он сразу не ответил, как-то грустно посмотрел и заговорил голосом с хрипом, что вопрос сложный, с ходу сразу и не поймёшь. Очень тонко попытался объяснить ситуацию с кадровой политикой того времени, не посвящая в определённые интриги, которые время от времени возникали в коридорах власти. Подчеркнул факт наличия достойных кадров из нашего района, которые могли достойно выдерживать конкуренцию в эшелонах власти. Привёл пример современной работы первыми руководителями в 5-6 районах республики наших земляков, что было, правда, удивительно. После этого разговора я понял, что для него озвученная тема действительно болезненная, а для меня – ответственная и сложная. В ходе разговора Илья Павлович прочувствовал мою заинтересованность, отнёсся к этому с очень мудрой точки зрения, не стал посвящать раньше времени в особенности кадровой политики. Может быть, именно это уберегло меня от приткных и необдуманных выводов при формировании собственной кадровой работы на посту руководителя республики, за что глубоко благодарен своему наставнику и руководителю.

За последние 30 лет, работая в руководстве республики я познакомился волею судьбы со многими руководителями республики, которые работали вместе с Ильей Павловичем в качестве коллег, руководителей министерств и ведомств, Правительства.

Общаясь с своим земляком, хотел бы привлечь внимание сегодняшнего поколения руководителей на изучение истоков своего края, на осознание того, что эту историю вершат сами люди. Во все времена были лидеры, ведущие народ к ратному труду, творчеству и общественному развитию. Никогда не забывайте о них, независимо от ветра перемен, только тогда ваш труд будет эффективным и достойно оценённым.

# Интэринээпит тупсар, сайдар

**Кэпсиэхпин баҕарабын.** 2001-2002 сылтан интэринээт аһыллан, оҕо эбиллэн, үлэ миэстэтэ тахсан сэргэхсийи буолбута.

Любовь ТРОФИМОВА

**Ханна баҕарар, хайа баҕарар улууска, дэриэбинэҕэ оскуола диэн – олох эргийэр киннэ, үүнэр-сайдар сирэ. Биһиги Улахан Күөлбүтүгэр эмиз оскуола үлэтинэн, ситиһитинэн олорубут.**

Нэһилиэнньэбит, оҕобут ахсаана аҕыйах буолан 2001-2002 сылтан интэринээт аһыллан, оҕо эбиллэн, үлэ миэстэтэ тахсан сэргэхсийи буолбута. Чурапчы, Таатта улуустарын нэһилиэк-тэриттэн оҕолор кэлэн, интэринээккэ олорон үөрэммиттэрэ. Кыаммат, элбэх оҕолоох дьэ кэргэн оҕолоругар иккис дьынэн буолбута. Ол кэмгэ көмөлөспүт Егор Борисовка, иккис ыңырылаах судаарыстыбаннай мунньах дьокуута буолан сүбэ-ама, көмө-тирэх буолбутугар, улуус баһылыгар Алексей Шадринга, нэһилиэк баһылыга Егор Ноговицынга, үөрэх салалтатын начаалынньыгар Егор Сидоровка махталбыт улахан. Ити кэмгэ баһылыгынан Аким Макаров, дириэктэринэн Вера Макарова үлэни сылдьан туруорсан, оскуола-сад 9 кылаастаах буоларын ситиспиттэрэ.

Ити кэмгэ үлэлээн ааспыт дириэктэрдэр бэрт сатабыллаахтык эдэр кэлэктиби саалаан олоруттара. Ол курдук, И.Р. Михайлов салайа олорон кэмгэр улууска телемарафон ытыллан, интэринээккэ улуус тэрилтэлэрэ, урбааньыттар кырата суох көмөнү онорон матырыйаалнай база тупсарыгар олук уурбуттара. В. М. Влади-



миров салайа олорон, «Кэскил-цирковой устуудьуйаны үлэлэтэн, өрөспүүбүлүкэҕэ тийиэ биллибиттэрэ. Интэринээт аһыллыаһыттан харыс да халбарыйбакка үлэни сылдьар нитээччибит Анна Платонова туох баар дууһатын ууран туран, оҕолор тустара диэн үлэни-хамсы сылдьар.

Урут интэринээт аһыллыбата бастагы сылларын ахтан санаан аастааха, олус да кыһаллан, санаабытын ууран, оҕолор тустарыгар үлэлиир эбиһипт дэһэбит. Сүрдээх түмүгүлээх, биһир санаалаах кэлэктиип этибит. Иитээччилэр И. А. Трофимова, У.С. Трофимова, повардар М.Н. Трофимова, Л.П. Трофимова, кладовщик В.И. Трофимова, иһит сууяаччы А.С. Рожина, завхоз Ф.М. Трофимов буолан олус иллээхтик үлэлээн ааспынт.

Интэринээккэ олорон оҕолор төрөөбүт күннэрин ылыны үгэс курдук буолара, бу дьэтиттэн тэийэ сылдьар оҕо бу олук күндү,

кэтэһилээх күнүнэн буолара, сэмэй бэлэх тутара, биһиргэ олорон оҕолоро эҕэрдэ нүөмэр аныылара. Сага дьылга мааска онгостуута биһир эмиз туһунан үөрүүлээх түгэн этэ, кимизэх туох баарынан тэрийи, оноруу буолара.

Хас саас айы интэринээт оҕолорун, үлэһиттэрин күүстэринэн консир туруоран, нэһилиэнньэҕэ көрдөрөр этибит. Бу тэрээһиннэр барыта итиллээччилэрбитигэр үгэс үтүө өйдөбүллэри хааллардахтара, оҕо саас үөрүүлээх күннэрин бэлэхтээтэхтэрэ.

Билигин да кэлэктиип бу үгэстэрин тутан бэрт таһаарылаахтык үлэни олорон. Кэлгини кэмгэ биһир дьэтиттэн иккилин-үстү оҕо кэлэн олорон үөрэнэрэ үтүө үгэскэ кубулуйда, төрөппүттэр махталларын ылла.

Билигин үлэни олорон кэлэктиип (салайааччы Фёдор Иванов) бэрт иллээхтик, урукку үгэстэри тутуһан, оҕо иһиттигэр, үөрэтигитигэр, олорон усулуобуйатыгар сүүрүн сорукута-

ры туруоран, былааннаахтык үлэни олорон.

Талааннаах оҕолору өйүүргэ Афанасий Макаров, Мотрена, Иннокентий Макаровтар ааттарынан истиһиндидьэлэр бааллар, учууталларга Ньургустаан Макаров аатынан истиһиндидьэ сылын айы туттарыллар. Быһылгыттан ыла интэринээт бастыг үөрэнээччитигэр, Ирина Алексеевнаны кэриэстээн, дьэ кэргэнэ истиһиндидьэ анаата. Ону бастагынан Хаарчаана Гермагенова тутта.

Интэринээт оҕолоро туохха барытыгар көхтөөхтүк кытталлар. Ол курдук, улуус иһигэр ытыллыбыт олимпиадаларга Дьулуустаан Слепцов омук тылыгар бастагы миэстэни (сал. Иванова В. Ф.), общественаниеҕа иккис миэстэни (сал. Вожедонова Н. И.) ылары ситистэ.

«Айардар» тэрийэн ыһыпыт «Ааҕарга субэлибин» диэн буктрейлердэр өрөспүүбүлүкэҕэ кэрэхтэригэр аахпыт кинигэтин рекламалаан, мультимедия онорон, Хаарчаана Гермагенова бастагы истиһиннээх дипломуна, 7000 солк. харчынан бириэмийэлэнэн (сал. Пермякова Н. Н.).

Оскуолабыт иһинэн хаһыс да сылын тэриллэн үлэлиир «Кэрэ зйгэ» мода тыйаатырын кыргыттары Виола, Хаарчаана Гермагеновалар, Делизия Дормидонтова (сал. Э.Б. Макарова, Н.Н. Пермякова) айан-тигэн, уруһуйдаан «Олонхоҕо дьахтар уобарастара» кэллиэксийэлэрэ «Таланты Земли Олонхо» диэн өрөспүүбүлүкэҕэ кэрэхтэ кыттан бастагы истиһиннээх лауреат буолары ситистилэр. Ону тэнгэ бу кэллиэксийэнэн

«Сияние Севера» өрөспүүбүлүкэҕэ кэрэхтэ кыттан бастагы истиһиннээх дипломант буолдулар, бу кэрэхтэр түмүктэринэн Москва, Сочи, Татарстанга, Кытайга араас кэрэхтэргэ ыңырыы туттулар. Улууспутугар ытыллыбыт «Инникигэ харды» НПК-ға Данил Дормидонтов бастагы истиһиннээх диплому ылла (сал. С. Д. Трофимова). Ити курдук оҕолорбут ситиһилэрэ кэлэ тураллар.

Быйыл уонтан тахса сүл хаптыаалнай өрөмүнү көрбөтөх интэринээпитигэр харчы көрүлүн, оскуола үлэһиттэрин күүһүнэн үгэс үлэ ытыллына.

Акылаатын, муоста халтаһын уларытыы, обшчивкатын, линолеумун саңарды, уот борубатын уларытыы, кырааскалааһын, түнүкүтэри, ититэр систиэмэтин уларытыы ытылына. Ону таһынан толору хаачылыыны киллэри элбэх үлэни эрдэ. Маныаха дириэктэр тус салайытынан, завхоз Ф.М.Трофимов ыйытынан-кэриэтинэн оскуолабыт үлэһиттэр бэрт көхтөөхтүк үлэлээтилэр.

Түгэнинэн туһанан, улууспут баһылыгар Степан Саргыдаева, үөрэх управлениетын салайааччытыгар Юрий Посельскийга, нэһилиэкпит баһылыгар Егор Макаровка биһиги интэринээпит тупсарыгар сүүрэн көтөн, үп-харчы булан өрөмүнү үлэтин ыттарбыттарыгар оҕолор, төрөппүттэр, үлэһиттэр ааттарыттан барҕа махталбытын тиздэбит, бары үчүгэйи баҕарабыт!

## Выборы — 2024

### СВЕДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

об общих предоставляемых объемах (размерах) платной печатной площади для проведения предвыборной агитации в в газете «Сана олох» и в сетевом издании санаолох.рф.

Районная газета/улуус	Формат	Общий объем платной печатной площади, в %		ТАРИФЫ за 1 кв. см., в руб.	Кв.см. 1 полосы	Стоимость 1 полосы
		Общий объем платной печатной площади, в %	Общий объем платной печатной площади, в кв.см. (месяц)			
Сана олох/Чурапчинский	A3	40%	11571	22,56	904	20 000,00

Размещение информационных материалов в сетевых изданиях		
Наименование услуги	Кол-во	Стоимость, в т.ч. НДС, руб.
Сетевое издание САНАОЛОХ.РФ		

Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улуусных редакций газет

1 публикация до 2000 зн.

3 000

Баннер КОНТЕНТ Горизонтальный широкий баннер внутри каждого материала после второго абзаца Размер 1066x600 px

Срок 7 дней

6 600

Размещение информационного материала на сайте сетевых изданий улуусных редакций газет от 2000 зн

1 публикация от 2000 зн.

6 000

Баннер НОВОСТНОЙ Горизонтальный баннер при открытии материала под каждой новостью Размер 1066x600 px

Срок 7 дней

5 850

Закрепление промо-материала в колонке новостей (в рубрике «Интересно»)

День

990

Публикации в социальных сетях

Telegram-канал районной редакции

Закрепление в Telegram-канале на 1 день

WhatsApp группа районной редакции

WhatsApp Рассылка по группам, не менее 10 групп за одну рассылку

Аккаунт VK районный

Аккаунт ОК районный

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА:

Макета баннера для сайта

Фотографии для соцсетей

Фотографии для СТОРИС

Макета листовки А6, А5

Макета плаката А4, А3, А2

Макета брошюры на скобе

Макета баннера в газету

2 550

990

1 500

9 900

1 800

1 800

5 000

5 000

15 000

2 000

2 000

8 000

2 000

Баннер БОКОВОЙ Вертикальный баннер на верхней правой части сайта Размер 443x607 px

Срок 7 дней

10 110

Баннер СЛАЙДЕР Горизонтальный баннер в слайдере под главными новостями Размер 1280\*279 px

Срок 7 дней

7 200

Знаков до 500, 5 фото

2 550

990

1 500

9 900

1 800

1 800

5 000

5 000

15 000

2 000

2 000

8 000

2 000

Күн-дьыл туруга

# От ыйа – сайын үгэнэ

От ыйа – тохсунньу ыйы ба тыһар.

Бэс ыйын 21 күнүттэн от ыйын 12 күнүгэр диэри – Тунах куйааһа дэнэр.

От ыйын 13 күнүттэн от ыйын 20 күнүгэр диэри – Саары куйааһа.

От ыйын 21 күнүттэн от ыйа бүтүөр диэри – халтабас куйааһа.

Саха оттуур кэммин үс тангаранан бэлитири: от ыйын 12 күнэ — Бөтүрүөп, окко кириэр кэм. Эбэтэр хойутаабыт дьон «абааһылар муньахтарын» кэнниттэн — от ыйын 15 күнүттэн кириэллэр. Атырдыах ыйын 2 күнэ — Ылдьыын, хотуур орото; балаһан ыйын 14 күнэ — Сэмэнэл, от үлэтин бүтүүтэ.

Бу ыйга от ыйын 17 күнүттэн 27 күнүгэр диэри кураан күннэр тураллар. Онон үлүмүнээн оттуурга саамай табыгастаах кэмнэр буолуохтара. Онон от ыйын 28, 29, 30 күннэригэр ардахтаах күннэр туруохтара.

2021, 2022, 2023 сылларга күмүт актыбыынаһа саамай үрдээбит сыллара буолаллар, онон бу сыллары аһарарбыт буоллар, курааммыт арыый да мөлтөөн, өг дьыллар сыйыа эргийэн барыахтаахтар.

**От ыйын билгэтэ**

От ыйын 3 күнэ - бу күн ардаатабына, ый былаһын тухары ардыа.

От ыйын 7 күнэ - сир симэхтэрэ сибэккилэр ситэр кэмнэрэ, эмтээх оту хомуйар кэм.

От ыйын 12 күнэ - БӨТҮРҮӨП КҮНЭ. От сизмэтэ ситэр, Окко кирири, өнгүрүк куйаас, Бөтүрүөп ардаба түстэбинэ бурдук, отон, тэлэй дэлэй күһүнэ буолар.

От ыйын 13 күнэ - КУНАЙ ХОТУУРДААХ КҮНЭ, бу күн от охсуллубат күнэ - абааһы муньахтыыр күнэ.

От ыйын 14 күнэ - оҕурут сыйыс отун ыраастааһын кэмэ, бу күн ыраастаахтына, өлгөм үүнүңнү ылыахха сөп.

От ыйын 21 күнэ - кус оҕото ситэр, дьэдьэн буһар.

От ыйын 21 күнэ - БОРОКУО-ПАЙАП КҮНЭ. Кус оҕото ситэр, кэбэ үчүгэй дьылга Борокуопай-апка диэри этэр.

САМААН САЙЫН - ыам ыйын 22 күнүттэн от ыйын 21 күнүгэр диэри.

ИЛГЭ САЙЫН - от ыйын 21 күнүттэн от ыйын 20 күнүгэр диэри саары куйааһа.

ИЙЭ САЙЫН - от ыйын 22 күнүттэн атырдыах ыйын 17 күнүгэр диэри.

Быйылгы сайыммыт 3 сүл устата турбут куйаас кураан сайыннары түмүктүүр сайын буолар. От ыйа үгүс улууларга былырынгыга тийибэт сылаас буолуу. Ол онугар ордук киин улууларга үһүс декада ардахтаах буолуу. Ордук II декадага үгүс киин улууларга балай да куйаарыһы. Ардах улууларынан араастаан түһүү. Бу ыйга II-III декадага быстах-быстах күүстээх эгинтээх ардахтаах. Быйылгы сайын тобурах түһэрэ хайа да сыллардааһар хойуу онна кутталлаах, сорох сирдэргэ кураанах эгинтээх буолан баһар турар куттала улахан. Быйылгы сайын түүнэ +15С+20С сылаас буолан отмас, сир аһа, оҕурут аһа үүнэригэр олус үчүгэй буолуоҕа.

**ИЛИН ЭНГЭЭР УЛУУСТАР:**

От ыйа илин энгээр үгүс улуустарга, былырынгыга тэнгээтээх, түүнүн соччо сыйлыһа суох, сөрүүн буолуу. Ол онугар II-III декадаларга түүнүн сыйлыһан, от үүнэригэр үчүгэй буолуу онна ардахтаах буолар. Бу ый I Декадата урукку сылларга тэнгээтээх, түүнүн сөрүүн, күнүһүн балай да сыйлыһыһы. **Күнүс +21С+25С** кыраадис сылаас, түүнүн **+10С+13С** II Декада күнүс **+24С+26С** кыраадис сылаас, түүнүн **+16С+18С** кыраадис сылаас.

III Декада күнүс да, түүн да билдэрдик сыйлыһар. Күнүс **+24С+26С** кыраадис сылаас, түүн **+15С+16С** кыраадис сылаас буолуу.

**ТУСКУЛ.**

Сынньаланҥа

Дьыа үлэтигэр хоһуун, сыстабас	«Хоболоох суол» роман ваптара				
<b>Тимир ... тимир буолар, уол оҕо эриллэн эр бэрдэ буолар</b>					
		Тымныы биллиитэ	Тиригэ таһсар	Эбэн, дэмнээн этии	
... майгыг көтөр кынагыг	Быйыл төрөөн борон эмиэ уулаах ыһах				
	Хас да улуууска баар нэһилик		Сизгэ майгыга сөп түбөспэт	... да-топпот	Улун-ук
Арах-саары гыммыты үйүүн туттарар кэлгиз	...бадах кэспэл	Күндү тими-ринэн бүрүө			Собо иһэ
Биллибэ-тиэн чаһотук			... батаах		«Туй-маада» уолаттарын биир бастыг ырыалара «... мизээ»
Ходуһаны ыраастыыр уот		Ыһык			Ленскэйгэ баар өрүс
	«...тээн кэспэ-энэ» бизири				
Өрө көтөбүллүү, көх үрдээһинэ					
Туруйа бииһэ, кутан эмиэ дириллэр		Элбэх буолан үүрэн бултааһын эбэтэр балыктааһын		...чини көрбөт	...пой бэргэһэ
				Күөм ... (көңүлү тууһуу-хайыһы)	
Владимир Санги омуга	... бэрдэ		... мэник		
			...сапа-ма түһүү		

«Сканворд: тэрийээччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 3» ылыһына. Хаһыат 19 нүөмэригэр тахсыбыт сканворд эплиттэрэ. **Туруору:** хараба, буолак, баа, гудуруон, лор, ас, дьа, горуох, ап, буор, куолу, Алабар, кыстыбат, Харамы. **Сыгыары:** Кыстаанык, Бааска, айах, алы, Уот, Кэт, гулуобус, сутуруо, буур, Хорула, очур, баба, аанныа, хам, ЭГЛ, быыра.

Объявление

ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» объявляет

**О КОНКУРСЕНА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В 2024/2025 УЧЕБНОМ ГОДУ**

1. Конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:

№	Вакансия	Ставка
<b>Факультет высшего образования</b>		
1	Профессор кафедры спортивной подготовки и национальных видов спорта	1
2	Профессор кафедры теории и методики физической культуры	0,25
3	Доцент кафедры спортивной подготовки и национальных видов спорта	0,75
4	Доцент кафедры теории и методики физической культуры	1,25
5	Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин	1
6	Доцент кафедры естественных дисциплин	0,75
7	Доцент кафедры педагогики и психологии	0,75
8	Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии	1
9	Ассистент кафедры спортивной подготовки и национальных видов спорта	1,25
10	Ассистент кафедры теории и методики физической культуры	0,5
11	Ассистент кафедры социально-гуманитарных дисциплин	1

2. Процедура выборов должностей декана и заведующих кафедрами с 25 июня 2024 г. по 25 августа 2024 г.

№	Вакансия	Ставка
1	Декан факультета высшего образования	1
2	Декан факультета среднего профессионального образования	1
3	Заведующий кафедрой теории и методики физической культуры	1
4	Заведующий кафедрой спортивной подготовки и национальных видов спорта	1
5	Заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин	1
6	Заведующий кафедрой педагогики и психологии	1
7	Заведующий кафедрой естественных дисциплин	1

Окончательная дата приема заявления от претендента для участия в конкурсе 26 августа 2024 г.

Дата проведения конкурса 29.08.2024 г. В соответствии с ТК РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.11 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» (с изменениями) квалификационные требования по должностям научно-педагогических работников следующие:

**Декан:** высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

**Заведующий кафедрой:** высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организации по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

**Профессор:** высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

**Доцент:** Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

**Старший преподаватель:** Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.

**Преподаватель (Ассистент):** высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послесреднего профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы.

Документы для рассмотрения принимаются в отделе по кадровой работе ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» по адресу: Республика Саха (Якутия), с.Чурапча, ул. Спортивная, 2 с понедельника по пятницу, с 09.00ч. до 17.00ч. Справки по тел: 8 (41151) 43-203; 43-200. В электронном виде [spko@chiffkis.ru](mailto:spko@chiffkis.ru)



## Прокуратура извещает

# Условное осуждение заменено на реальное наказание в отношении местной жительницы

Прокуратурой Чурапчинского района принято участие в рассмотрении представления уголовного-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения в отношении местной жительницы.

Установлено, что женщина в 2023 году была осуждена за совершение кражи, с причинением значительного ущерба. При рассмотрении уголовного дела она признала вину в совершенном преступлении и раскаялась, в связи с чем судом ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с возложением дополнительных обязанностей, в перечень которых в том числе входило не менять постоянного места жительства.

Однако, гражданка не сделала для себя должных выводов, в течение года с момента осуждения неоднократно привлекалась к административной ответ-

ственности за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз меняла место жительства без предварительного уведомления уголовного-исполнительной инспекции, меры профилактического характера не воздействовали на его поведение.

В этой связи, прокурором дано заключение об отмене условного осуждения и направления ее на реальное отбытие наказания в колонии-поселения. Суд рассмотрев материалы представления, удовлетворил его в полном объеме в соответствии с позицией прокурора.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Чурапчинская прокуратура.

## Болгой!

# Сотору сир аһын хомуйу саҕаланыа

Самаан сайыммыт үгэннээн, сир аһа ситэн, сотору кэмнээн үгүс киһи айылҕаларын алтыһар үтүө кэмнээр саҕаланнахтара. Онуоха сир аһын хомуйууга, ойуурга сылдьан, ирданиллар бырабыланы булгуччу тутуһуохтаахпыт.

Саха сирин айылҕа харыстабылыгар министристибэтин от ыйын 3 күнүнээҕи 28№-дээх дьаһалыгар олодурган, быйыл сир аһын хомуйуу болдьодо олохтоно.

Биһиги улууспутугар дьэдьэни от ыйын ортотуттан хомуйар көнүллэнэр. Сугуну, хаптаҕаһы от ыйын иккис аһаарыгар саҕалыаха сөп. Моонньобон атырдьах ыйын 12 күнүттэн көнүллэнэр. Отону атырдьах ыйын 25 күнүттэн хомуйуоха сөп. Тэллэйи хомуйуу хааччаҕа суох. Ол эрэри, тэллэйи төрдүттэн

быһабынан быһан, эбэтэр сэрэнэн эрийэн, сир кырыһын алдьаппакка хомуйуулар ирдэнэр.

Ытыктабыллаах улууспут олохтоохторо уонна ыалдьыттары!

Ил Дархан Айсен Николаев бэс ыйын 26 күнүнээҕи 354№-дээх ыйаабынан Өрөспүүбүлүкэбэ «Ойуур баһаарын ураты эрэсимэ», бэс ыйын 11 күнүгэр 345 №-дээх «Ойуур баһаарыттан кутталлаах быһыы-майгы эрэсимэ», улуус баһылыгын С.А. Саргыдаев бэс ыйын 15 күнүнээҕи 2336 № дьаһалынан «Ойуур баһаарын ураты эрэсимэ» олохтоммутунан, ойуурга сылдьыы быраабыланы тутуһаргытыгар, ойуурга баһаар турбатын тутуһар аһаҕас уоту тутуу көнүллэммитин санатабыт!

Чурапчытаабы лесничество.

## КУТУРҔАМАН

Хадаар нэһилиэгиттэн төрүттээх Сыланг нэһилиэгин ытык киһитэ, кырдыаҕас эдьийдэбит

**Дьяконова (Лукина) Мария Николаевна** ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан, оҕолоругар, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр, бары аймахтарыгар диринг кутурҕаммытын тиздэбит.

Хадаартан, Мырылаттан, Чурапчыттан, Дьокуускайтан, Хагастан Элэгэнтэй, Ньукулай Давыдовтар оҕолоро, сиэннэрэ.

Сыланг нэһилиэгин ытык-мааны кырдыаҕаһа, "Сыланг нэһилиэгин социальнай-экономическай сайдыытыгар кылаатын иһин" бэлэз хаһаайына, үлэ тыыл бэтэрээнэ

**Дьяконова Мария Николаевна** 94 сааһыгар уһун ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан, чугас дьонугар, аймахтарыгар диринг кутурҕаммытын тиздэбит.

Сыланг нэһилиэгин дьаһалтата, бэтэрээннэрин Сэбиэтэ.

Күндү уола, Анал байыаннай дьайыы кыттыылааҕа

**Красильников Василий** ытык иэһин толоро сылдьан олохтон туораабытынан, өр сылларга "Туллукчаан" уһуйаанга бииргэ үлэлээбит ытыктабыллаах Прасковья Александровна Красильниковага диринг кутурҕаммытын тиздэбит.

Чурапчы улууһун үөрэх управлениета, идэлээх сойууһун кэммитэ, "Туллукчаан" уһуйаан кэлэктиибэ.

Күндү тапталаах сиэним, бырааппыт, убайыт

**Красильников Василий Николаевич** Анал байыаннай дьайыыга Ийэ дойдутун көмүскүү сылдьан соһумардык олохтон туораабытынан, кийипитигэр Прасковья Александровнага, эдьийигэр Вероникага уонна кини дьэз эргэнигэр, оҕолоругар диринг кутурҕаммытын тиздэбит.

Эбэтэ Зинаида Ивановна Красильникова, эдьийдэрэ, убайдара, бырааттара, балыстара уонна кинилэр дьэз кэргэттэрэ.

## Тапталаах уоллара

**ЗАХАРОВ Айсен Прокопьевич**

ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан, ийэтигэр, бииргэ үлэлиир кэлиэгэбитигэр Саргылана Леонидовна Захаровага, аҕатыгар Прокопий Прокопьевичка бииргэ төрөөбүттэригэр, чугас дьонугар, табаарыстарыгар диринг кутурҕаммытын тиздэбит.

Чурапчытаабы киин балыыһа кэлэктиибэ, администрация кэлэктиибэ, профсойууһа.

## Тапталаах оҕолоро

**Айсен**

ыарахан ыарыттан олохтон туораабытынан, аҕатыгар, кэлиэгэбитигэр Прокопий Прокопьевичка, ийэтигэр Саргылана Леонидовнага, убайыгар, гимназия выпускнигар Леонидка, үөрэнээччибитигэр Сайыынага диринг кутурҕаммытын тиздэбит.

Чурапчы гимназиятын кэлэктиибэ.

## Тапталаах уоллара

**Айсен**

олохтон туораабытынан, ытыктыыр кэлиэгэбитигэр, С.К Макаров аатынан Чурапчы гимназиятын информатика учууталыгар Прокопий Прокопьевич Захарова, кэргэнигэр Саргылана Леонидовнага диринг кутурҕаммытын биллэрэбит.

Улуус оскуолаларын информатика учууталлара, тизхиниктэр уонна улуустаабы үөрэх салалтатын информатика технология баҕыттан кэлэктиибэ.

Өр сылларга ОДьКХ-ба начальныгынан үлэлээбит, бары ытыктыыр киһибит, подводник

**Гуляев Анатолий Васильевич**

ыалдьан олохтон туораабытынан, бары аймахтарыгар, чугас дьонугар диринг кутурҕаммытын тиздэбит.

Муоратаабы байыаннай флотка сулууспалаабыт Чурапчы улууһун түмсүүтэ.

## ИДьО иһитиннэрэр

# Хаһаайына суох саалар суох онгоһуллуохтара

2024 сүл, от ыйын туругунан, Чурапчытаабы Ис дьыала отделыгар 2017-2023 сылларга Чурапчы оройуонун граждандскай нэһилиэнньэттэн араас түгэннэргэ тутуллубут, бас билээччилэрэ биллибэт 27 устуку саа Саха Өрөспүүбүлүкэтин ИДьМ сааны-саадабы харайар ыскалаатыгар хараллан сытар. Манньык ылыллыбыт саалары бас билээччилэрин бигэргэтэр докумуоннарын, ол быһыгар нотариус нөҕүө нэһилиэстибэ онгорторон, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Росгвардия управлениетын (Уус-Алдан, Таатта, Чурапчы оройуоннарыгар) лицензия уонна көнүл биэрэр отделение сааны-саадабы илдэ сылдьарга уонна харайарга көнүл биэрэр докумуоннарын ылан, туттарыллыбыт саалары бэйэлэригэр ылыахтарын сөп. Ылбат түгэннэригэр бас билээччтэ быһаарылыбатах саалар, суут уураабынан бас билээччтэ суобунан билилэн, суох онгорууга ытыллар.

Билингги туругунан ИДьМ анал ыскалаатыгар манньык саалар хараллан сыталлар:

№	Саа маарката	калибра	серията	саа нүөмэрэ
1	СКС		ЛГ	1779
2	Сайга	7,62x39		921015926
3	Сайга	7,62		921015398
4	Сайга	7,62		931029246
5	ТОЗ-34	12	УАА	9868
6	МЦ-21-12	12	Е	9523
7	МР-155	12		1515524960
8	СКС	7,62x39	ВЛ	941
9	МР-80	45г		1233103214
10	ИЖ-27	12	В	5402
11	МЦ-21-12	12		9410932
12	ИЖ-58	20	У	2480
13	Иностранец	16		1264
14	ИЖ-27ЕМ	12		955873
15	ТОЗ-34ЕР	12		4620
16	МР-155	12		1515524960
17	ИЖ-58А	12	А	5484
18	МЦ-21-12	12		7076
19	ТОЗ-34 ЕР		УЕН	7581
20	ТОЗ	20		133991-54
21	ИЖ-27	12		8650880
22	МЦ-21-12	12	И	12446
23	ИЖ-27Е	12		11606
24	ТОЗ-34ЕР	12	АФ	7981
25	ТОЗ-54	12	УТ	29463
26	МЦ-21-12	12		894934
27	ИЖ-54		КА	9617

Ыйыллыбыт саалар бас билээччилэрэ биллибэт түгэннэригэр суох онгоһуллалларын туһунан иһитиннэрэбит.

Мунаарар боппууостаргытын Чурапчытаабы Ис дьыала отделын саа-саада харайытын эппиэттээх сирэйиттэн, эбэтэр Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр Росгвардия управлениетын (Уус-Алдан, Таатта, Чурапчы оройуоннарыгар) лицензия уонна көнүл биэрэр отделениега тиийэн ыйыталаһан билсиэххитин сөп.

**Саргылана Монастырева**  
Чурапчытаабы Ис дьыала отделын исписэлиһэ.

"САНА ОЛОХ"  
кыһаайыт  
эрдэгитэр

ГОРОХОВА  
Людмила  
Владимировна

Түрүөччүгэр: СО Бырабылталыстыба, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Сана Олох" Суураарыстыбатын автономнай түрүөччү. Талаараччы: СО "Сана Олох" ТАУ Талаараччы аалырыһа: 677000, Дьонускай к. Ордионковскай уул. 31, 124 каб. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sanaoloh@mail.ru. Российскай Федерация Россияныгар СО сивититыгар 2020 с. бэс ыйын 3 күнүгэр регистрированиы күнүгэр— ПИ №1У14-00559.

Эрдэгитэр аалырыһа: 678670, Чурапчы с.и., П.П.Иванова, 26 а. Тел./факс/эрдэгитэр: 41-332, 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Аһар суруур элбиктэр сана рашааһа позитивтыгар аһары сөп түбүгэр буолуох. Сурууа ыһыһар чыһаар кырааһыктыгар аһары сөп түбүгэр буолуох.

Ханыаг бэчээкэ бэриһэр графика: 16 ч 00 м. Бэчээкэ бэриһинэ: 16 ч 00м. "Сана Олох" Суураарыстыбатын автономнай түрүөччү "Сана Олох" ханыаг эрдэгитэр күнүгэр 04.06.2024 с. өфсөһа бэчээттиһэ.

Индекс: ПИ964. Тираһа 1080. Кэсэһэ 2 б.л. Ханыаг сыһаһа 24 сөкк. Ханыаг түбүкүгэр биһирэ: бэчээттиһэ таһар.



@SANAOLOH